

Papetlanatiro 1

Gatisa dipalo.

1. E ya fatshe. ↓

↓							
↙	4	4	4	4	4	4	4
↓	5	5	5	5	5	5	5
↙	6	6	6	6	6	6	6
↓	4	5	6		4	5	6

2. E ya mojeng. →

↗	2	2	2	2	2	2	2
↗	3	3	3	3	3	3	3
→	7	7	7	7	7	7	7
↗	2	3	2	3	2	3	2
→	7	2	3	7	2	3	7

Papetlanatiro 2

Gatisa dipalo.


1. E ya molemeng. ←

9	9	9	9	9	9	9	9
8	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
9	8	0	9	8	0	9	8
8	0	9	8	0	9	8	0


2. Kwala dipalo 1 go ya go 10.

Papetlanatiro 3


Bala dibolo. Gatisa dipalo le dipalomaina.




1 nngwe



2 pedi




3 tharo



4 nne

Papetlanatiro 4

1. Bala dinamune.








2. Gatisa palo le paloleina.

5 tlhano

Papetlanatiro 5

1. Bala dihutshe.



2. Gatisa palo le paloleina.

6 thataro

Papetlanatiro 6

1. Bala dikausu.




2. Gatisa palo le paloleina.

7 supa

Papetlanatiro 7

1. Bala dilolipopo.




2. Gatisa palo le paloleina.

8 robedi

Papetlanatiro 8

1. Bala dibebetsididi.



2. Gatisa palo le paloleina.

9 robongwe

Papetlanatiro 9

1. Bala bana.



2. Gatisa palo le paloleina.

10 lesome

Papetlanatiro 10

Thala

I

 nngwe

	I	nngwe